

Crna Gora Pisarnica - Glavni grad - Podgorica				
Primljenio:	10	OF	2024	
Org. jed.	Jed. klas znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	016/24	- 595		

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICA

Predsjednici dr Jeleni Borovinić Bojović

Podgorica, 10.07.2024.

Shodno članu 104 i 105 Poslovnika Skupštine Glavnog grada Podgorice, dostavljamo Vam radi stavljanja u skupštinsku proceduru, na prvoj narednoj sjednici, Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“.

S poštovanjem,

Odbornici:

Vasilije Čarapić

Mitar Šušić

Stefan Vešović

Branko Vuković

Na osnovu člana 47 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24), člana 38, stav 1, tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18, 034/19, 038/20, 050/22 i 084/22), člana 268, stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21 i 004/24) i člana 54, stav 1, tačka 17 Statuta Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 008/19, 020/21 i 049/22), Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj godine, donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica"

Član 1

U Odluci o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“ ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/20 od 04.03.2020, 037/23 od 10.08.2023) član 7, stav 3, tačka 1 mijenja se i glasi:

„pružanjem AVM usluga putem jednog opštег kanala, putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika ili kablovskog sistema, i jednog ili više specijalizovanih kanala, putem kablovskog sistema.“

U članu 7, stav 3, briše se tačka 2.

Član 2

Član 8, stav 2 mijenja se i glasi:

„Javne usluge iz stava 1 ovog člana podrazumijevaju:

- 1) samostalnu i nezavisnu proizvodnju, uredivanje i emitovanje programa koji nijesu u službi političkih, ekonomskih ili drugih centara moći;
- 2) objektivno i pravovremeno informisanje javnosti o političkim, privrednim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, sportskim i drugim značajnim događajima i pojавama u Crnoj Gori i inostranstvu;
- 3) proizvodnju i emitovanje programa namijenjenih različitim segmentima društva, bez diskriminacije, posebno vodeći računa o posebnim društvenim grupama kao što su maloljetnici i mlađi, pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, lica sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugrožena lica i sl;
- 4) njegovanje kulture javnih komunikacija i jezičkih standarda;
- 5) proizvodnju i emitovanje programa koji izražavaju nacionalni i kulturni identitet Crne Gore i kulturni i etnički identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- 6) proizvodnju i emitovanje programa na manjinskim jezicima u smislu Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima;
- 7) obezbjedivanje ravnopravnog predstavljanja političkih partija, koalicija i kandidata koji imaju potvrđene kandidature i izborne liste u vrijeme izborne kampanje, u skladu sa posebnim pravilima;
- 8) ostvarivanje saradnje i razmjene programske sadržaja koji su od interesa za građane Crne Gore, sa drugim emiterima;
- 9) stalno i postupno obezbjedivanje pristupačnosti programske sadržaja licima oštećenog sluha i vida;
- 10) podsticanje i promociju principa rodne ravnopravnosti;

- 11) podsticanje i promociju medijske pismenosti; i
- 12) proizvodnju i distribuciju linearnih AVM usluga posredstvom sopstvene internetske publikacije i AVM usluge na zahtjev.”

Član 3

U članu 9, stav 1, tačka 1, riječi „prodaju programa za reklamne poruke i druge audiovizuelne komunikacije” zamjenjuju se riječju „oglašavanje”.

U članu 9, stav 1, tačka 8, brišu se riječi „kao audiovizuelnih usluga”, i briše se tačka 11.

Član 4

Član 11, stav 2 mijenja se i glasi:

„Društvo ima tri poslovne i organizacione jedinice "Radio Podgorica", "Televizija Podgorica" i „Gradski portal.”

U članu 11 briše se stav 3.

Član 5

U članu 12, stav 1, tačka 2, poslije riječi „o aktivnostima Društva“ dodaju se riječi „putem njegove internet stranice“

U članu 12, stav 1, briše se tačka 3.

U članu 12, stav 3, briše se tačka 4.

Član 6

Član 13 briše se.

Član 7

Član 17 mijenja se i glasi:

„Društvo stiče sredstva:

- iz budžeta Glavnog grada;
- proizvodnjom i emitovanjem reklamnih sadržaja;
- proizvodnjom i prodajom audio-vizuelnih djela i nosača zvuka i slike, koji su u interesu javnosti;
- iz sponzorstva programske sadržaje;
- organizovanjem koncerata i drugih priredbi;
- iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Glavni grad i Društvo ugovorom ureduju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru.

Sredstva iz stava 1 tačka 1 ovog člana su sredstva za ostvarivanje osnovne djelatnosti Društva, neophodna za stabilno, održivo i nezavisno funkcionisanje Društva radi:

- 1) ostvarivanja Ustavom i zakonom zajemčenih prava gradana na informisanje, bez diskriminacije, po osnovu programske sadržaje Društva, koji su značajni za:
 - ostvarivanje prava na javno informisanje i obavještavanje gradana Glavnog grada i ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroda u Glavnom gradu;
 - ostvarivanje ljudskih i političkih prava gradana i unaprjeđivanje pravne i socijalne države i civilnog društva;
 - razvoj kulture, nauke, obrazovanja i umjetnosti;
 - očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta naroda koji žive u Glavnom gradu i kulturnog i etničkog identiteta manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica;
 - podsticanje kulturnog stvaralaštva;
 - informisanje lica oštećenog vida i sluha.

2) plaćanja troškova prenosa i emitovanja programa putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika i posredstvom elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom, digitalizacije i investicija od značaja za srednjoročni razvoj.

Način i uslovi obezbjedivanja sredstava iz budžeta Glavnog grada ne smiju uticati na uredničku nezavisnost i samostalnost Društva.“

Član 8

Član 18 mijenja se i glasi:

„Sredstva iz člana 17, stav 3 Odluke obezbjeđuju se Društvu, na godišnjem nivou, u iznosu koji se utvrđuje u odnosu na ukupni tekući godišnji budžet Glavnog grada umanjen za kapitalne izdatke i otplate duga, i isti iznosi:

- 1) 12,6 % tekućeg budžeta Glavnog grada, ako je od jedan do pet miliona eura;
- 2) 8,5 % tekućeg budžeta Glavnog grada, ako je od pet do deset miliona eura;
- 3) 7,5 % tekućeg budžeta Glavnog grada, ako je od deset do 15 miliona eura;
- 4) 5,4 % tekućeg budžeta Glavnog grada, ako je od 15 do 20 miliona eura;
- 5) 5,2 % tekućeg budžeta Glavnog grada, ako je od 20 do 25 miliona eura;
- 6) 3,7 % tekućeg budžeta Glavnog grada, ako je od 25 do 30 miliona eura;
- 7) 4 % tekućeg budžeta Glavnog grada, ako je od 30 do 60 miliona eura;
- 8) 3,3 % tekućeg budžeta Glavnog grada, ako je iznad 60 miliona eura.

Iznos sredstava utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana uvećava se za 5% za objavljivanje sadržaja Društva na internetskoj publikaciji.

Iznos sredstava utvrđen u skladu sa stavom 1 ovog člana uvećava se za 20 % ako je učešće sopstvene produkcije u ukupnom godišnjem vremenu emitovanja televizijskog programa Društva iznad 50 %.

Sredstva plaćanja troškova prenosa i emitovanja programa putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika i posredstvom elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom obezbjeđuju se Društvu, na godišnjem nivou, u iznosu koji obezbjeđuje plaćanje navedenih troškova.

Organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija dužan je da sredstva iz stavova 1 do 4 ovog člana Društву preusmjerava mjesečno u jednakim ratama.“

Član 9

Član 19 briše se.

Član 10

U članu 20, stav 3, riječi „člana 19“ zamjenjuju se riječima „člana 17“.

U članu 20, stav 6, riječi „Agenciji za elektronske medije“ zamjenjuju se riječima „Agenciji za audiovizuelne medijske usluge“.

Član 11

Član 21, stav 1 mijenja se i glasi:

„Budžetom Glavnog grada obezbjeđuju se sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa Društva putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika i posredstvom elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom, koje vrši nadležno pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala.“

Član 12

Član 24, stav 2 mijenja se i glasi:

„Savjet je funkcionalno nezavisan od bilo kog državnog organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, javne ustanove, nezavisnog regulatornog tijela, privrednog društva i pravnog lica u većinskom vlasništvu države ili jedinice lokalne samouprave, kao i od svih pravnih i fizičkih lica koja se bave djelatnošću proizvodnje, prenosa i emitovanja radijskog i/ili televizijskog programa ili sa njom povezanim djelatnostima.“

Član 13

U članu 25, stav 1, tačke 14, 15, 16 i 19 brišu se.

Član 14

Član 28 mijenja se i glasi:

„Član Savjeta može biti afirmisani stručnjak iz oblasti koja je relevantna za obavljanje djelatnosti Društva (novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i dr.), koji je državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji ima najmanje VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i pet godina radnog iskustva u oblastima koje su od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.”

Član 15

Član 29, stav 1, tačka 6 mijenja se i glasi:

„Lica koja su vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili na drugi način angažovani, kao i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga i usluga platforme za razmjenu video sadržaja, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama.”

Član 29, stav 2 mijenja se i glasi:

„Ograničenje iz stava 1 tačka 9 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa:

- 1) zaposlenima koji nemaju posebna ovlašćenja (rukovodenje, zastupanje, predstavljanje) u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga platforme za razmjenu video sadržaja, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama; i
- 2) licima koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik, Skupština ili Vlada, pod uslovom da nemaju posebna ovlašćenja ili da u njihovo nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama Društva.”

Član 16

Član 31 mijenja se i glasi:

„Kandidate za članove Savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije Glavnog grada Podgorice:

- 1) nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija;
- 2) nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača;
- 3) sportske organizacije;
- 4) udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja; i
- 5) reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u Socijalnom savjetu.

U slučaju da u radu Socijalnog savjeta učestvuje više reprezentativnih sindikalnih organizacija, one u postupcima imenovanja naizmjenično predlažu svoje kandidate na način da ista sindikalna organizacija ne može imati svog kandidata u dva uzastopna mandata u savjetu lokalnog javnog emitera.

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača.

Predlagači iz stava 1 ovog člana mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana Savjeta.

Kandidate za članove Savjeta predlažu nadležni organi upravljanja pravnih lica iz stava 1 ovog člana, u skladu sa njihovim statutima.”

Član 17

Član 32, stav 3 mijenja se i glasi:

„Uz predlog za imenovanje člana Savjeta dostavlja se:

- dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata;
- dokaz o radnom iskustvu;
- izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 29 ove Odluke za njegovo imenovanje za člana Savjeta.”

Član 18

Član 32a briše se.

U članu 34, stav 2, riječi „30 dana” zamjenjuju se riječima „45 dana”.

U članu 34, stav 3, riječi „osam dana” zamjenjuju se riječima „15 dana”.

U članu 34, stav 4, riječi „15 dana” zamjenjuju se riječima „40 dana”.

Član 19

Član 35 mijenja se i glasi:

„Ako predлагаči za člana Savjeta iz člana 31 stav 1 tačke 1 do 4 ove odluke podnesu više odvojenih predloga, radno tijelo će u predlog liste iz člana 34 ove odluke uvrstiti kandidata koji ima podršku najvećeg broja ovlašćenih predлагаča koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i ovom odlukom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju kad dva ili više kandidata imaju podršku istog broja ovlašćenih predлагаča, u predlog liste iz člana 34 ove odluke uvrstiće se kandidat koji:

- 1) ima duže radno iskustvo u potrebnom nivou kvalifikacije obrazovanja, iz oblasti koje su od značaja za obavljanje djelatnosti Društva;
- 2) je pripadnik manje zastupljenog pola, u cilju ostvarivanja principa rodne ravnopravnosti; i
- 3) je pripadnik određene ugrožene grupe lica (LGBTQ+, rasa i druga lična svojstva).

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ispunjenost propisanih uslova ocjenjuje se prema utvrđenom redoslijedu. Predlog liste za imenovanje Savjeta sa obrazloženjem i izvještajem o sprovedenom postupku za imenovanje Savjeta, dostavlja se Skupštini na razmatranje i odlučivanje.”

Član 20

Član 36, stav 1 mijenja se i glasi:

„Skupština je dužna da, u roku od 60 dana od dana dostavljanja predloga liste i izvještaja, iz članova 34 i 35 ove odluke, donose odluku o imenovanju Savjeta.”

U članu 36, stav 2, riječi „o cijelom predlogu liste za imenovanje Savjeta” zamjenjuju se riječima „o svim predloženim kandidatima za članove Savjeta”.

U članu 36, poslije stava 2 dodaju se novi stavovi, koji glase:

„Odluka iz stava 1 ovog člana, sa obrazloženjem, objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Glavnog grada.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.”

Član 21

U članu 39, stav 1 brišu se riječi „ili radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja”.

Član 39, stav 3 mijenja se i glasi:

„Prije podnošenja predloga iz stava 1 ovog člana, Savjet je dužan da utvrdi sve relevantne okolnosti na kojima zasniva predlog, kao i da članu Savjeta čije razrješenje predlaže omogući da se izjasni o tim okolnostima.”

Član 22

Član 42 briše se.

Član 23

Član 44, stav 1 mijenja se i glasi:

„Član Savjeta za rad u Savjetu ima pravo na mjesecnu naknadu u bruto iznosu u visini od 50% prosječne bruto zarade zaposlenih u Društvu u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i na naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti člana Savjeta, a predsjednik Savjeta za rad u Savjetu ima pravo na mjesecnu naknadu u bruto iznosu u visini od 70% prosječne bruto zarade zaposlenih u Društvu u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i pravo na naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti člana Savjeta.”

Član 24

U članu 45, stav 1, poslije riječi „deset godina” dodaje se riječ „radnog”, brišu se riječi „sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje pet godina na upravljačkim pozicijama”, a poslije riječi „za obavljanje djelatnosti” dodaje se riječ „Društva”.

Član 25

U članu 46, stav 1 briše se tačka 11.

U članu 47, stav 2, riječi „izjavu kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ne podliježe zabranama iz člana 29 ove odluke” zamjenjuju se riječima „izjavu da nije u sukobu interesa u smislu člana 29 ove odluke i viziju razvoja Društva”.

U članu 48, stav 2, brišu se tačke 3, 5, 6 i 8.

U članu 48, stav 4, brišu se riječi „i 3“.

U članu 48a, stav 4, brišu se riječi „, a najduže do šest mjeseci od dana njegovog imenovanja”.

Briše se stav 5 člana 48a.

Član 26

Član 48v, stav 1, mijenja se i glasi:

„Ombudsman može biti afirmisani medijski stručnjak sa najmanje deset godina radnog iskustva u VIII nivou kvalifikacije obrazovanja u novinarstvu i nauci o medijima ili pravnik sa najmanje osam godina radnog iskustva u VIII nivou kvalifikacije obrazovanja, od čega najmanje tri godine u oblasti medijskog prava, koji je državljanin Crne Gore i ima prebivalište u Crnoj Gori.“

U članu 48v, stav 4, riječi „izjava kojom kandidat pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove iz člana 29 ove odluke” zamjenjuju se riječima „izjava da nije u sukobu interesa u smislu člana 29 ove odluke”

Član 27

U članu 49, stav 2, brišu se tačke 4 i 6, a iz tačke 10 brišu se riječi „razrješenja, vodenju disciplinskih postupaka, komunikaciji“.

Član 28

Član 51 mijenja se i glasi:

„Savjet imenovan u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/20 od 04.03.2020, 037/23 od 10.08.2023) nastavlja sa radom, sa nadležnostima utvrđenim ovom odlukom, do isteka mandata.“

Član 29

Član 53 briše se.

Član 30

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE

PREDSJEDNICA,
dr Jelena Borovinić Bojović

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica” sadržan je u članu 47 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24 od 11.06.2024), članu 38, stav 1, tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.01.2018, 034/19 od 21.06.2019, 038/20 od 25.04.2020, 050/22 od 09.05.2022, 084/22 od 01.08.2022), članu 268, stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) i članu 54, stav 1, tačka 17 Statuta Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 008/19 od 21.02.2019, 020/21 od 09.07.2021, 049/22 od 14.10.2022).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica” nalaze se u usklađivanju osnivačkih akata lokalnih javnih emitera sa novim Zakonom o audiovizuelnim medijskim uslugama ("Službeni list Crne Gore", br. 054/24 od 11.06.2024), u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu istog.